



Ndondolo nga tshifhinga tsha CORONA

Tsivhudzo Tshangu dza Lufuno

Hedzino tsivhudzo dzo shumiswa nga thendelo l bvaho kha jinwalo la Nathan Betts, 'Coronavirus: U Khetha Lufuno nga Tshifhinga tsha Nyofho - 'The Coronavirus: Choosing Love in a Time of Fear', le la gandiswa lwa u tou thoma kha www.rzim.org.

1. Tshete

Zwi a konḁa u tshila nga lufuno musi ri na mbilaelo. Fhedzi mihumbulo yo dzikaho kana yo fhumulaho ye tshete, l a ri thusa. Kha vha dzhie tshifhinga vhavhe vhe vhoṭhe fhethu ho fhumulaho he tshete. Zwi thusa mihumbulo yashu u wana vhudziki vhuṅe ra khou vhu ṭoda.

“Dzikani, ni ḁivhe zwauri Mudzimu ndi Nṅe.” - Psalm 46:10

2. Thabelo

Dzulelani u rabela. Ni te zwifhinga zwo fhambanaho zwa ḁuvha, zwa u rabela, ni huwelele Mudzimu uri a ni thuse. Hezwi zwi ri humbudza zwauri a ri koni u nga ita zwithu nga riṅe vhaṅe. Ri ṭoda thuso Yawe. Arali ra nga Muhuwelela, U ḁo ri fhindula.

“Ni songo litsha u rabela,ivhani na dzi ndivhuwo zwithuni zwoṭhe; ngauri ndi zwone zwiṅe Mudzimu a funa zwi tshi ralo kha inwi nga Kristo Yesu.” - 1 Vhathesalonika ya u thoma 5:17-18

3. U thetshelesa Mudzimu

Kha vha ḁi ṅee tshifhinga ḁuvha na ḁuvha u vhalo kana u thetshelesa Bivhili. Hezwi zwi ri thusa u ṭalukanya Mudzimu na zwauri O ita mini u bva murahu tsha ḁivhazwakale – nga zwifhinga zwi konḁaho, ṭhamu ya Mudzimu, dzinndwa, tshifhinga tsha ṅala khulu na tsha mulalo. Zwi ḁo ri thusa u kona u ṭalukanya uri A nga vha A Tshi khou shuma nga ṅila ḁe vhutshiloni hashu ṅamusi na fhaṅo shangoni.

“Zwiṅo ha, vhana'nga, ipfani nṅe; vha mashudu ndi vhaṅe vha fara ṅila yanga. Ni thetshelese pfunzo yanga, ni ṭalifhe, ni si tsha l laṭa.” - Mirero 8:32-33

4. U ṭalukanya

U ṭalukanya ndi zwa ndeme malugana na lufuno. U ri vha koṅe u funa muhura wavho, khoṅani kana muraḁo wa muṭa, vha tea u koṅa u vha ṭalukanya . Hezwi zwi ṭoda mbilu ndapfu na vhulondo. Zwi ṭoda ri tshi vhudzisana dzi mbudziso nnzhi nga ha riṅe vhaṅe, na u thetshelesa.

“Arali hu tsha ḁi vha na khuthadzo kha Kristo, hu tsha ḁi vha na u kwengweledzana nga lufuno, arali hu tsha ḁi vha na u konana Muyani, arali hu tsha ḁi vha mbilu – tshilidzi na u khathutshela mbilu. Izwo ḁadzani dakalo ṭanga nga u dzula ni tshi elekanya ṅoṭhe tshithihi, Lufuno ni na lwonolwo luthihi, mbilu l nthihi, muhumbulo u muthihi. Ni songo ita lwa u vhangisana na lwa u ḁikukumusa. Tshangu hu vhe u ḁitukufhadza, kha u hulisana, muṅwe a ffhira muṅwe.” - Vhafilipi2:1,3-4

5. U humbulelani na vhulondo

Vhunga ri nga fhasi ha nyiledzo kana 'lockdown', ri khou tea u wana ṅila dza khwiṅe dza u sumbedza u humbulelana na vhulondo naho ra nga vha ri siho tsini na vhaṅwe vhatu nga lwa ṅama. Ri nga kha ḁi founela kana ra We WhatsApp khoṅani dzashu. Kana ra vha rumela mulaedza uṅe wa ḁo vha ṭuṭuwedza. Ri nga kha ḁi ya kha vhaaluwa kana vhaṭa vhaṅe vha sa tsha kona kana hu nga kha ḁi vha hu vhahura vhashu, u vha sumbedza uri ri a vha funa.

“Ni ṭhadulane mihwalo, ndi hoṅe ni tshi ḁo vuledza mulayo wa Kristo.” - Vhagalata 6:2